



CRNA GORA  
UPRAVA PRIHODA I CARINA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 1039854 / 004

U Podgorici, dana 22.11.2022.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ, broj 362182 podnijetoj dana 18.11.2022. u 12:05:35, preko

Ime i prezime: ALEKSANDAR GUJIĆ

donosi

### RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ - registarski broj 5 - 1039854, PIB 03444759 , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 01.08.2022.

Registruje se - upisuje se: Statut od 18.11.2022.

**Izvršni direktor:**


Briše se: PETR MILKIN

Registruje se - upisuje se: VITALII ENIN

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa članom 17. Statuta  
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

### Obrazloženje

Podnosilac je dana 18.11.2022 u 12:05:35 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NOBLEWOOD ADRIATIC DOO.

PREUZETO:  
ALEKSANDAR GUJIĆ  
A.   
24. 11. 2022. god.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).




Sam. savjetnik-II

Zdravko Gufović

**Pravna pouka:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



**CRNA GORA**

UPRAVA PRIHODA I CARINA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA


U Podgorici, dana 22.11.2022

**OGLAS  
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 22.11.2022, pod registarskim brojem 5-1039854/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ. Odlukom i Statutom od 18.11.2022.godine mijenja se izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica  
Sanja Bojanić



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 1039854 / 003

Datum registracije: 07.06.2022.

PIB/Carinski broj: 03444759

Datum promjene podataka: 15.08.2022.

### "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /003

Skraćeni naziv: NOBLEWOOD ADRIATIC DOO  
Telefon: +38267067171  
eMail: dsamardzic@pwconsult.me  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 06.06.2022.  
Datum donošenja Statuta: 06.06.2022. Datum promjene Statuta: 01.08.2022.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ  
Adresa za prijem službene pošte: VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ  
Adresa sjedišta: VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ  
Pretežna djelatnost: 1101 Destilacija, precišćavanje i miješanje pića  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 7.809.005,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 7.809.004,00Euro )

#### OSNIVAČI:

---

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT 03443833**

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: TRG MANGOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT

---

**LICA U DRUŠTVU:**

**PETR MILKIN**

Ovlašćenja u prometu:  Ograničeno ( Do 1000 eura )

Ovlašćen da djeluje:  POJEDINAČNO ( )

*K. E.*

**Izdato:** 18.11.2022 godine u 12:02h

**MP**

**Načelnica**

**Sanja Bojanić**



**CRNA GORA**  
UPRAVA PRIHODA I CARINA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 362182

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ALEKSANDAR GUJIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - NOBLEWOOD ADRIATIC DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz NIKŠIĆ, registarski broj:51039854 sa sljedećim prilogima:

Statut društva

Punomoćje

Kopija pasoša

Izjava

Odluka o promjeni izvršnog direktora

izmjena Statuta

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 18.11.2022. god.


Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

**M.P.**

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 1039194 / 001  
PIB/Carinski broj: 03443833

Datum registracije: 03.06.2022.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: NOBLEWOOD GROUP DOO  
Telefon: +38267067171  
eMail: dsamardzic@pwconsult.me  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 30.05.2022.  
Datum donošenja Statuta: 30.05.2022.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: TRG MAGNOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT  
Adresa za prijem službene pošte: TRG MAGNOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT  
Adresa sjedišta: TRG MAGNOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT  
Pretežna djelatnost: 7311 Djelatnost reklamnih agencija  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Strani  
Upisani kapital: 30.000,00Euro (Novčani 30.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

*OSNIVAČE*

#### OSNIVAČI:

ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN

Uloga: Osnivač

U

**LICA U DRUŠTVU:**

**ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN**

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**Izdato:** 21.11.2022 godine u 09:49h

**MP**

**Načelnica**

**Sanja Bojanić**



## CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE <sup>1</sup>			
Prijavu podnosi:	1.1. Zastupnik	1.2. Punomoćnik	1.3. Prokurista
1.1.1. JMB <sup>2</sup> /ID lica		1.1.2. Država	
1.1.3. IME	Aleksandar	1.1.4. PREZIME	
1.1.5. Ulica i broj		Mjesto	
1.1.7. Opština		Država	
1.1.9. Telefon		0. e-mail:	

## 2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

2.1. Osnivanje	<input checked="" type="checkbox"/>	2.2. Promjena	<input type="checkbox"/>	2.3. Brisanje	<input type="checkbox"/>	2.4. Rezervacija naziva	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

## 3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika	<input type="checkbox"/>	3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost	<input type="checkbox"/>	3.3. Carinski registar	<input type="checkbox"/>
3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)	<input type="checkbox"/>	3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede	<input type="checkbox"/>		
3.6. Registar stanovnika	<input type="checkbox"/>				

## 4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja													
<input checked="" type="checkbox"/>	DOO	<input type="checkbox"/>	PREUZETNIK	<input type="checkbox"/>	AD	<input type="checkbox"/>	KD	<input type="checkbox"/>	DIO STRANOG DRUŠTVA	<input type="checkbox"/>	USTANOVA	<input type="checkbox"/>	OD
<input type="checkbox"/>	NVO	<input type="checkbox"/>	ZADRUGA	<input type="checkbox"/>	KOOPERATIVA	<input type="checkbox"/>	INVESTICIONI FOND	<input type="checkbox"/>	PODRUŽNICA	<input type="checkbox"/>	OSTALO	<input type="checkbox"/>	
4.1. Puni naziv društva	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Noblewood Adriatic“, Niksic												
4.2. Skraćeni naziv	Noblewood Adriatic D.O.O. Niksic												
4.3. PIB:	03444759			4.4. Registarski broj:	5-1039854								
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv <sup>3</sup> / naziv podružnice													
4.6. Novi naziv društva:													
4.7. Broj rješenja CRPS-a za rezervisani naziv													
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA													
4.5.1. Ulica i broj:	Vuka Karadzica bb												
4.5.2. Mjesto:	Niksic			4.5.3. Opština:	Niksic								
4.5.4. Država:	Crna Gora												
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE													
4.6.1. Ulica i broj:	81400, Posta Niksic, postanski fak 141												
4.6.2. Mjesto:	Niksic			4.6.3. Opština:	Niksic								
4.6.4. Država:	Crna Gora												
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA													
4.7.1. Ulica i broj:	Vuka Karadzica bb												
4.7.2. Mjesto:	Niksic			4.7.3. Opština:	Niksic								
4.7.4. Država:	Crna Gora												

<sup>1</sup>Obavezno za sveo blike privrednih subjekata<sup>2</sup>Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja<sup>3</sup>Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

## 4.8. KONTAKT:

4.8.1. Telefon/fax:

4.8.2. E-mail adresa:

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST<sup>4</sup>

11.01

Destilacija, preciscavanje i mijesanje pica

4.9.1. Nova pretežna djelatnost<sup>5</sup>:5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE PRIVREDNI SUBJEKAT<sup>6</sup>

## NASTANAK

<input type="checkbox"/>	Osnivanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	<input type="checkbox"/>	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta			
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

## 6. OBLIK SVOJINE

<input type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

## 7. SPOLNO-TRGOVINSKI PROMET:

<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

## 8. KAPITAL

## 8.1. Porijeklo kapitala

<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input type="checkbox"/>	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-----------

## 8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

	8.2.1. Osnivački kapital	8.2.2. Povećanje	8.2.3. Smanjenje
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€


Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.


JMB/br.pasoša:

Datum: 18.11.2022

*Aljoša Kuj...*  
Potpis podnosioca prijave

<sup>4</sup>Sifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a<sup>5</sup> Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost<sup>6</sup> Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovai zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME	PETR			PREZIME	MILKIN	
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški		Ženski	9.4. Datum rođenja	
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo		
9.5.2. Opština				Mjesto:		
9.5.3 Država				*Zanimanje	( za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzm.odbora)	
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
	Osnivač			Izvršni direktor		
	Član DOO			Direktor		
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor			Član nadzornog odbora		
	Komplementar			Član odbora direktora		
	Zadugar			Član upravnog odbora		
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
	Poslovođa			Sekretar društva		
	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator			Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)					%	
10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena		Ograničena		
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno		Kolektivno		Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Sekretarom društva	
					Direktorom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						
Saglasnost sa imenovanjem						
Potpis						
<b>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</b>						
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>						
Datum: 16.11.2022.			 Potpis podnosioca prijave			

11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			
12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dlo stranog društva)			
12.1 Oblik organizovanja:			
12.2 RegistarSKI broj:			
12.3 Matični broj:			
12.4 Naziv matičnog društva:			
12.5 Država matičnog društva:			
12.6 Mjesto matičnog društva:			
12.7 Datum donošenja statuta:			
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:			
13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)			
MB društva:			
Naziv društva:			
14 FINANSIJSKA DOKUMENTA			
	Bilans uspjeha		Bilans stanja
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)			
Godina dokumenta			
Drugo			
<p><b>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</b></p>			
<div style="border: 1px solid red; width: 200px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div>			
Datum: <u>18.11.2022</u>		 Potpis podnosioca prijave	

9. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	VITALII			PREZIME	ENIN
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj				*Državljan	
9.5.2. Opština				Mjesto:	
9.5.3 Država				*Zanimanje	( za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzm.odbora)
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)					
<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor		
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor		
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja		
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora		
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input type="checkbox"/>	Član odbora direktora		
<input type="checkbox"/>	Zadugar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora		
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju		
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva		
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik		
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu		
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara		
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)				
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)					%
10.2. Ovlašćenja u prometu	<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/>	Ograničena	U skladu sa članom 17. statuta
					*Unijeti opis ograničenja
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
					*Upisati sa kim, ako je kolektivno
					Sekretarom društva
					Direktorom društva
					**Upisati ako je drugačije od ponuđenog
					Saglasnost sa imenovanjem
					Potpis
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.					
JMB/br.pasoša:					
Datum: 16. 11. 2022					
Potpis podnosioca prijave					

<b>11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA</b>			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			
<b>12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)</b>			
12.1 Oblik organizovanja:			
12.2 Regstarski broj:			
12.3 Matični broj:			
12.4 Naziv matičnog društva:			
12.5 Država matičnog društva:			
12.6 Mjesto matičnog društva:			
12.7 Datum donošenja statuta:			
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:			
<b>13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)</b>			
MB društva:			
Naziv društva:			
<b>14 FINANSIJSKA DOKUMENTA</b>			
	Bilans uspjeha		Bilans stanja
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)			
Godina dokumenta			
Drugo			
<p><b><i>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</i></b></p>			
<p>JMB/br.pasoša: _____</p>			
<p>Datum: _____</p>			
<p>_____ Potpis podnosioca prijave</p>			

**15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori**

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

DA  NE

15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB)

---

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

DA  NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB)

---

\_\_\_\_\_  
potpis

**16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA**

Način prestanka

Likvidacija

Brisanje

**16.1. LIKVIDACIJA<sup>7</sup>****16.1.1 Vrsta likvidacije**

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

**16.1.2. Sa imovinom**

DA

NE

16.1.3. Datum pokretanja postupka

16.1.4. Datum odluke

**17. BRISANJE<sup>8</sup>****17.1.1. Razlog prestanka**

Spajanjem

Podjelom

Na sopstveni zahtjev

17.1.2. Datum prestanka / odluke

17.1.3. Naziv donosioca rješenja

17.1.4. Broj rješenja

17.1.5. Datum rješenja

*Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.*

JMB/br.pasoša: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Potpis podnosioca prijave

<sup>7</sup> Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija

<sup>8</sup> Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje




## IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA NA POZICIJU IZVRŠNOG DIREKTORA

Vitalii Enin, d

ovim izjavljuje da prihvata imenovanje na funkciju izvršnog direktora u društvu "NOBLEWOOD ADRIATIC" d.o.o. Nisic, te izjavljuje da sam saglasan sa svim pravima i obavezama, odnosno ovlašćenjima i ograničenjima izvršnog direktora predviđenim Statutom Društva i zakonom.

Vitalii Enin


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the printed name.

## IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA NA POZICIJU IZVRŠNOG DIREKTORA

**Vitalii Enin,**

ovim izjavljuje da prihvata imenovanje na funkciju izvršnog direktora u društvu "NOBLEWOOD ADRIATIC" d.o.o. Nisic, te izjavljuje da sam saglasan sa svim pravima i obavezama, odnosno ovlašćenjima i ograničenjima izvršnog direktora predviđenim Statutom Društva i zakonom.

**Vitalii Enin**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the printed name.



Clan 3.

Izvršni direktor je ovlašćen da zastupa Društvo pojedinačno i ograniceno u skladu sa ogranicenjima iz Statuta.

Article 3.

The Executive director is authorized to represent the Company individually and limitedly – according with the AoA.

Član 4.

Statut Društva mijenja se u skladu sa gore navedenim izmjenama.

Article 4.

The Company s Articles of Association is changing in accordance with the above.

Član 5.

Prethodno navedena promjena registrovaće se kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Article 5

The above mentioned change will be registered at the Central Registry of Economic Entities in Podgorica.

Clan 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Article 6

This decision takes effect on the day of the decision making.

NOBLEWOOD GROUP DOO



IZVRSNI DIREKTOR/Executive director



Mi, "Noblewood Group" d.o.o. Tivat, sa sjedištem na adresi: Trg Magnolija, zgrada 2b, stan 4, Tivat, PIB: 03443833, matični broj: 51039194, kao osnivač i vlasnik 100% udjela u "Noblewood Adriatic" d.o.o. Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) matični broj:

We, "Noblewood Group" d.o.o. Tivat, with registered seat at the address: Trg Magnolija, building 2b, apartment 4, Tivat, PIB: 03443833, registration number: 51039194, as the founder and owner of 100% stake in "Noblewood Adriatic" d.o.o. Nikšić (hereinafter: Company), registration

naš račun može preduzimati sve radnje pred Centralnim Registrom Privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), u cilju promjene izvršnog direktora Društva, a naročito da potpiše i podnese prijavu za promjenu izvršnog direktora Društva, kao i da preuzme Rješenje o promjeni izvršnog direktora Društva iz CRPS-a u Podgorici.

a lawyer from Podgorica, to take, on our behalf and for our account, all actions before the Central Register of Business Entities in Podgorica (CRPS), in order to change the executive director of the Company, in particular to sign and submit an application for the change of the executive director of the Company, as well as to take over the Decision on the change of the executive director of the Company from the CRPS in Podgorica.


U Podgorici,


In Podgorica,

17 . Novembra 2022. godine

17 November 2022

**Za Člana Društva / For the Shareholder of the Company  
Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**

  
Alexander Anatolyevich Mechetin,  
izvršni direktor / executive director



o .

Na osnovu člana 271. i člana 298. stav 2. tačka 1), a u vezi sa članovima 108. i 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/2020 i 146/2021; u daljem tekstu: „**Zakon**“), te Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću UZZ br. 362/2022 od 06. juna 2022. godine, a kojom je osnovano privredno društvo „**Noblewood Adriatic**“ DOO Nikšić društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora, registracioni broj: 51039854 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), privredno društvo **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mangolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 (u daljem tekstu: „**Član**“), koji je jedini vlasnik i član Društva doneo je dana 18. Novembra 2022. godine:

**ODLUKU  
O IZMENI STATUTA DRUŠTVA  
od 01. avgusta 2022. godine  
(u daljem tekstu: „**Odluka**“)**

- A. Ovom Odlukom u potpunosti se zamenjuje trenutno važeći Statut Društva od 01. avgusta 2022. godine novim Statutom Društva od 18. novembra 2022. godine (u daljem tekstu: „**Novi Statut Društva**“).
- B. Novi Statut Društva nalazi se u Prilogu 1 uz ovu Odluku.
- C. Ova Odluka, zajedno sa Novim Statutom Društva, će se registrovati kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, u zakonskom roku.

Pursuant to the Article 271 and Article 298 paragraph 2 item 1) and in relation to the Articles 108 and 267 of the Company Law (“Official Gazette of MNE” nos. 65/2020 and 146/2021; hereinafter: the “**Law**”) and Decision on Incorporation of a Limited Liability Company UZZ no. 362/2022 dated 06 June 2022 od the company “**Noblewood Adriatic**” DOO Nikšić a limited liability company with its registered seat at address Vuka Karadžića bb, Nikšić, Montenegro, registration number: 51039854 (the “**Company**”), company **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (hereinafter: the “**Shareholder**”), as the sole owner and shareholder of the Company on 18 November 2022 issued:

**DECISION  
ON AMENDMENT OF THE  
ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
THE COMPANY  
dated 01 August 2022  
(hereinafter: the “**Decision**”)**

- A. By this Decision the currently applicable Articles of Association of the Company, dated 01 August 2022, is hereby entirely replaced with the new Articles of Association of the Company, dated 18 November 2022 (hereinafter: the “**New AoA**”).
- B. The New AoA of the Company is provided in Appendix 1 to this Decision.
- C. This Decision, together with the New AoA of the Company, will be registered with the Central Registry of Business Entities of Montenegro, within the mandatory prescribed terms.


D. Ova Odluka je doneta u 3 (tri) identična primerka.


D. This Decision is issued in 3 (three) identical copies.

E. Ova Odluka proizvodi dejstvo od dana potpisivanja od strane jedinog Člana Društva.

E. This Decision shall be applicable as of the moment of signing by the sole Shareholder of the Company.

**Za Člana Društva / For the Shareholder of the Company  
Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**

  
Alexander Anatolyevich Mechnin,  
izvršni direktor / Executive director



**Prilog 1 – Tekst Novog Statuta Društva / Appendix 1 – Text of the New AoA of the Company.**

**„NOBLEWOOD ADRIATIC“**  
**DOO NIKŠIĆ**

**„NOBLEWOOD ADRIATIC“**  
**DOO NIKŠIĆ**

**STATUT**

**Articles of Association**

Nikšić, 18. Novembra 2022. godine

Niksic, 18 November 2022



Na osnovu člana 271. i člana 298. stav 2. tačka 1), a u vezi sa članovima 108. i 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/2020 i 146/2021; u daljem tekstu: „**Zakon**“), te Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću UZZ br. 362/2022 od 06. juna 2022. godine, privredno društvo **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Magnolija, zgrada 2b, stan 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 (u daljem tekstu: „**Član**“) donio je dana 18. Novembra 2022. godine:

## STATUT

### “NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ

#### Uvodne odredbe

##### Član 1.

Ovim Statutom stavlja se van snage i u potpunosti zamenjuje Statut društva od dana 01. avgusta 2022. godine.

##### Član 2.

Ovim Statutom, a u skladu sa članom 271. Zakona, uređuju se pitanja od značaja za rad društva i to:

- naziv Društva
- sjedište Društva
- sjedište i adresa za prijem službene pošte
- oblik obavljanja privredne djelatnosti
- pečat i štambilj Društva
- pretežna i druge djelatnosti Društva
- iznos osnovnog kapitala
- uslovi i način imenovanja Izvršnog direktora
- zastupanje i upravljanje Društvom
- način promjene iznosa osnovnog kapitala
- postupak za izmjene i dopune Statuta
- druga pitanja od značaja za rad Društva

#### Naziv i sjedište Društva

##### Član 3.

Društvo posluje pod nazivom: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ** (u daljem tekstu: „**Društvo**“).

Skraćeni naziv Društva je: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO**.

Pursuant to the Article 271 and Article 298 paragraph 2 item 1) and in relation to the Articles 108 and 267 of the Company Law (“Official Gazette of MNE” nos. 65/2020 and 146/2021; hereinafter: the “**Law**”) and Decision on Incorporation of a Limited Liability Company UZZ no. 362/2022 dated 06 June 2022, company **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Magnolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (hereinafter: the “**Shareholder**”) on 18 November 2022 issued:

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### “NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ

#### Introductory Provisions

##### Article 1

By this Articles of Association (“**AoA**”) the Articles of Association dated 01 August 2022 is hereby entirely replaced.

##### Articles 2

By this AoA, pursuant to the Article 271 of the Law, the following issues related to the activities of the company are regulated:

- name of the Company;
- registered seat of the Company;
- registered address and address for receipt of mails;
- corporate form;
- seal and stamp of the Company;
- prevailing and other business activities of the Company;
- amount of basic share capital;
- conditions and manner for appointment of the Executive director;
- representation and management of the Company;
- manner of changing basic share capital;
- procedure for amendment of the AoA;
- other issues related the Company.

#### Name and Registered Seat of the Company

##### Article 3

Company operates under business name: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ** (hereinafter: the “**Company**”).

Abbreviated business name of the Company is: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO**.

#### Član 4.

Sjedište Društva i adresa za prijem službene pošte je u ulici: **Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora.**

Adresa za prijem elektronske pošte je:

Član odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Društva.

#### Oblik obavljanja privredne djelatnosti

#### Član 5.

Društvo je osnovano u formi **jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.**

Društvo je osnovano na **neodređeno vrijeme.**

#### Pečat i štambilj

#### Član 6.

Društvo ima svoj zvanični pečat.

Detalji pečata, njegovog formata i koriscenja, podlezu odvojenoj odluci Izvršnog Direktora Društva.

#### Član 7.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa skraćenim nazivom Društva.

#### Iznos osnovnog kapitala

#### Član 8.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi **7.809.005 EUR (slovima: sedam miliona osam stotina devet hiljada i pet evra)**, i sastoji se iz:

novčanog kapitala u ukupnom iznosu 1 EUR (slovima: jedan evro), i

nenovčanog kapitala u ukupnom iznosu 7.809.004 EUR (slovima: sedam miliona osam stotina devet hiljada i četiri evra).

Nenovčani kapital se sastoji iz sledećih pokretnih i nepokretnih stvari:

#### Article 4

Registered seat of the Company and address for receipt of mails is: **Vuka Karadzica bb, Niksic, Montenegro.**

Address for receipt of emails is:

The Shareholder decides on the change of business name and registered seat of the Company.

#### Corporate Form

#### Article 5

The Company is organized in the form of **single-shareholding limited liability company.**

The Company is incorporated for **indefinite term.**

#### Seal and Stamp

#### Article 6

The Company has its official stamp.

The details of the stamp, its format and usage, are subject to separate decision of the Executive Director of the Company.

#### Article 7

Stamp of the Company is rectangular in shape with the abbreviated name of the Company.

#### Amount of Basic Share Capital

#### Article 8

Total basic share capital of the Company amounts to **EUR 7,809,005 (in letters: seven million eight hundred nine thousand and five euros)** and is comprised of:

monetary capital in the total amount of EUR 1 (in letters: one euro), and

In-kind capital in total amount of EUR 7,809,004 (in letters: seven million eight hundred nine thousand and four euros).

In-kind capital is comprised of the following movable and immovable assets:

- pokretne stvari – oprema određene u članu 4.1 (tačka 2) Odluke o osnivanju (ukupna vrednost 709.004 EUR; kao što je utvrđeno u Izveštaju o proceni sredstava od dana 01. juna 2022. godine od strane Igora Radojevića), i
- nepokretnosti označene u članu 4.1 (tačka 1) Odluke o osnivanju (ukupna vrednost 7.100.000 EUR; kao što je utvrđeno u Izveštaju o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti od dana 02. juna 2022. godine od strane Tamare Gredić.
- movable assets – equipment determined in the clause 4.1 (item 2) of the Decision on Incorporation (total value of EUR 709,004; as determined in the Report on Evaluation of Equipment dated 01 June 2022, prepared by Igor Radojevic), and
- Real properties determined in the clause 4.1 (item 1) of the Decision on Incorporation (total value of EUR 7,100,000; as determined in the Report of Evaluation of Market Value of Real Properties dated 02 June 2022, prepared by Tamara Gredic).

#### **Član 9.**

Osnovni kapital Društva, povećava se uplatom novih uloga postojećeg Člana ili člana koji pristupa Društvu, pretvaranjem rezervi i dobiti Društva u osnovni kapital, statusnim promjenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Član.

Na pitanja koja nijesu posebno uređena Statutom u pogledu osnovog kapitala i njegovog povećanja, primjenjivaće se pozitivni propisi Crne Gore.

Odluka o povećanju i iznosu povećanog osnovnog kapitala upisuje se u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: „*CRPS*“).

Povećanje osnovnog kapitala punovažno je od dana upisa u *CRPS*.

#### **Član 10.**

Osnovni kapital društva smanjuje se odlukom Člana, ali ne ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji je propisan Zakonom.

Osnovni kapital smanjuje se i u drugim slučajevima, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Odluka o smanjenju i iznosu umanjenog osnovnog kapitala upisuje se u nadležni registar.

#### **Član 11.**

Zavisno od poslovnih interesa i postizanja određenih ciljeva u određenim poslovnim aranžmanima može se izvršiti dopunska uplata sredstava.

#### **Article 9**

Basic share capital of the Company is increased by payment of new contributions by existing Shareholder or a shareholder accessing the Company, transforming reserves and profits of the Company into basic share capital, status changes that result in increase of basic share capital.

Decision on increase of basic share capital is issued by the Shareholder.

All issues not explicitly regulated by the AoA with respect to the basic share capital and its increase, shall be governed according to the applicable regulations in Montenegro.

Decision on increase of basic share capital and amount of increased capital is registered with the Central Registry of Business Entities (hereinafter: the “*CRBE*”).

Increase of basic share capital is effective as of the dated of registration with the *CRBE*.

#### **Article 10**

Basic share capital is decreased by decision of the Shareholder, but not below mandatory determined minimal basic share capital determined by the Law.

Basic share capital is decreased also in other situations in the manner and under conditions determined by the Law.

Decision on decrease of basic share capital is registered in the competent registry.

#### **Article 11**

Depending on business interests and the achievement of certain goals in certain business arrangements, additional payment of funds can be made.

Dopunska uplata ne uvećava ulog kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se mogu povratiti nakon isteka roka predviđenog u odluci za njihovu uplatu.

## Djelatnost Društva

### Član 12.

Pretežna djelatnost Društva je: **11.01 destilacija, prečišćavanje i miješanje pića.**

Ostale djelatnosti Društva su:

01.11 gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica; 01.13 gajejne povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka; 01.14 gajenje šećerne trske; 01.15 gajenje duvana; 01.19 gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka; 01.21 gajenje grožđa; 01.24 gajenje jabučastog i koštičavog voća, 01.25 gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća; 01.27 gajenje biljaka za pripremanje napitaka; 01.30 gajenje sadnog materijala; 01.41 uzgoj muznih krava; 01.42 uzgoj i drugih goveda i bivola; 01.43 uzgoj konja i drugih kopitara; 01.45 uzgoj ovaca i koza; 01.46 uzgoj svinja; 01.47 uzgoj živine; 01.50 mješovita poljoprivredna proizvodnja; 01.61 uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada; 01.63 aktivnosti poslije žetve, 02.10 gajenje šuma i sotala šumarske djelatnosti; 02.20 sječa drveća; 02.30 sakupljanje šumskih plodova, osim drveta; 02.40 uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom; 05.10 vađenje kamenog uglja; 05.20 vađenje mrkog uglja i lignita; 06.10 vađenje sirove nafte; 06.20 vađenje prirodnog gasa; 07.10 vađenje ruda gvožđa; 07.29 vađenje ostalih ruda obojenih metala; 08.11 vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljica; 08.12 vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina; 08.93 vađenje soli; 08.99 ostalo vađenje ruda i kamena; 09.10 uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa; 09.90 uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem osatlih ruda i kamena; 10.11 prerada i konzervisanje mesa; 10.12 prerada i konzervisanje živinskog mesa; 10.13 proizvodnja mesnih prerađevina; 10.20 prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca; 10.31 prerada i konzervisanje krompira; 10.32 proizvodnja sokova od voća i povrća; 10.39 ostala prerada i konzervisanje voće i povrće; 10.41 proizvodnja ulja i masti, 10.42 proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti; 10.51 prerada mlijeka i proizvodnja sireva; 10.52 proizvodnja sladoleda, 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda; 10.62 proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 10.71 proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača; 10.72 proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva

Additional payment does not increase basic share capital as well as shareholder's contribution.

Additional payments may be repaid upon expiry of the term determined in the decision for their payment.

## Business Activities of the Company

### Article 12

Prevailing business activity of the Company is: **11.01 distillation, purification and mixing of drinks.**

Other business activities of the Company are:

01.11 cultivation of grain (except rice), legumes and oilseeds; 01.13 growing vegetables, vegetables, root and tuberous plants; 01.14 sugar cane cultivation; 01.15 tobacco cultivation; 01.19 cultivation of other annual and biennial plants; 01.21 growing grapes; 01.24 cultivation of apple and stone fruit, 01.25 cultivation of other woody, bushy and stone fruits; 01.27 growing plants for the preparation of beverages; 01.30 growing planting material; 01.41 breeding of dairy cows; 01.42 breeding of other cattle and buffaloes; 01.43 breeding of horses and other ungulates; 01.45 sheep and goat breeding; 01.46 pig breeding; 01.47 poultry farming; 01.50 mixed agricultural production; 01.61 service activities for growing crops and plantations; 01.63 post-harvest activities, 02.10 forest cultivation and other forestry activities; 02.20 felling of trees; 02.30 collecting forest fruits, except wood; 02.40 service activities related to forestry; 05.10 extraction of hard coal; 05.20 extraction of brown coal and lignite; 06.10 extraction of crude oil; 06.20 extraction of natural gas; 07.10 iron ore extraction; 07.29 extraction of other non-ferrous metal ores; 08.11 extraction of building and decorative stone, limestone, raw gypsum, chalk and shale; 08.12 extraction of gravel, sand, clay and kaolin; 08.93 extraction of salt; 08.99 other extraction of ores and stones; 09.10 service activities related to the extraction of oil and natural gas; 09.90 service activities related to the extraction of other ores and stones; 10.11 processing and preservation of meat; 10.12 processing and preservation of poultry meat; 10.13 production of meat products; 10.20 processing and preservation of fish, crustaceans and molluscs; 10.31 processing and canning of potatoes; 10.32 production of fruit and vegetable juices; 10.39 other processing and canning of fruits and vegetables; 10.41 production of oils and fats, 10.42 production of margarine and similar edible fats; 10.51 milk processing and cheese production; 10.52 production of ice cream, 10.61 production of mill products; 10.62 production of starch and starch products; 10.71 production of bread, fresh pastries and cakes; 10.72 production of double-baked bread, biscuits, permanent pastries and cakes; 10.73

i kolača; 10.73 proizvodnja makarona, razanaca i sličnih proizvoda od brašna; 10.81 proizvodnja šećera; 10.82 proizvodnja kakao, čokolade i konditorskih proizvoda; 10.83 prerada čaja i kafe; 10.84 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani; 10.85 proizvodnja gotovih jela; 10.86 proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane; 10.89 proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 11.01 destilacija, prečišćavanje i miješanje pića; 11.02 proizvodnja vina od grožđa; 11.03 proizvodnja pića i ostalih voćnih vina; 11.04 proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića; 11.05 proizvodnja piva; 11.06 proizvodnja slada; 11.07 proizvodnja osvježavajućih pića, mineralnih vode i ostale flaširane vode; 12.00 proizvodnja duvanskih proizvoda; 16.10 rezanje i obrada drveta; 16.21 proizvodnja furnira i ploča od drveta; 16.22 proizvodnja parketa; 16.23 proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata; 16.24 proizvodnja drvene ambalaže; 16.25 proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, piute, slame i pruća; 17.11 proizvodnja vlakana celuloze; 17.12 proizvodnja papira i kartona; 17.21 proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona; 17.22 proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 17.23 proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira; 17.24 proizvodnja tapeta; 17.29 proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona; 18.11 štampanje novina; 18.12 ostalo štampanje; 18.13 usluge pripreme za štampu; 18.14 knjigovezačke i srodne usluge; 19.10 proizvodnja produkata koksovanja; 19.20 proizvodnja derivata nafte, 20.11 proizvodnja industrijskih gasova; 20.12 proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata; 20.13 proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija; 20.14 proizvodnja ostalih onovnih organskih hemikalija; 20.15 proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja; 20.16 proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima; 20.17 proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima; 20.20 proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu; 20.30 proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 20.41 proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; 20.42 proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 21.10 proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda; 21.20 proizvodnja farmaceutskih preparata; 22.11 proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila; 22.19 proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 22.21 proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike; 22.22 proizvodnja ambalaže od plastike; 22.23 proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo; 22.29 proizvodnja ostalih proizvoda od plastike; 23.11 proizvodnja ravnog stakla; 23.12 oblikovanje i obrada ravnog stakla; 23.13 proizvodnja šupljeg stakla; 23.14 proizvodnja staklenih vlakana; 23.19 proizvodnja

production of macaroni, pasta and similar flour products; 10.81 sugar production; 10.82 production of cocoa, chocolate and confectionery products; 10.83 tea and coffee processing; 10.84 production of spices and other food additives; 10.85 production of ready meals; 10.86 production of homogenized nutritional preparations and dietetic food; 10.89 production of other food products; 11.01 distillation, purification and mixing of beverages; 11.02 production of grape wine; 11.03 production of beverages and other fruit wines; 11.04 production of other non-distilled fermented beverages; 11.05 beer production; 11.06 malt production; 11.07 production of soft drinks, mineral water and other bottled water; 12.00 production of tobacco products; 16.10 cutting and processing of wood; 16.21 production of wood veneers and boards; 16.22 parquet production; 16.23 production of other building joinery and elements; 16.24 production of wooden packaging; 16.25 production of other products from wood, cork, straw and wicker; 17.11 production of cellulose fibers; 17.12 production of paper and cardboard; 17.21 production of corrugated paper and cardboard and packaging from paper and cardboard; 17.22 production of paper articles for personal and household use; 17.23 production of stationery made of paper; 17.24 wallpaper production; 17.29 manufacture of other paper and cardboard products; 18.11 newspaper printing; 18.12 other printing; 18.13 press preparation services; 18.14 bookbinding and related services; 19.10 production of coking products; 19.20 production of oil derivatives, 20.11 production of industrial gases; 20.12 production of dyes and pigments; 20.13 production of other basic inorganic chemicals; 20.14 production of other organic chemicals; 20.15 production of artificial fertilizers and nitrogen compounds; 20.16 production of plastics in primary forms; 20.17 production of synthetic rubber in primary forms; 20.20 production of pesticides and other chemicals for agriculture; 20.30 production of paints, varnishes and similar coatings, graphic paints and putties; 20.41 production of soaps and detergents, cleaning and polishing agents; 20.42 production of perfumes and toilet preparations; 21.10 production of basic pharmaceutical products; 21.20 production of pharmaceutical preparations; 22.11 production of tires for vehicles, retreading of tires for vehicles; 22.19 production of other rubber products; 22.21 production of plates, sheets, pipes and plastic sheets; 22.22 production of plastic packaging; 22.23 production of plastic items for construction; 22.29 manufacture of other plastic products; 23.11 production of flat glass; 23.12 shaping and processing of flat glass; 23.13 production of hollow glass; 23.14 glass fiber production; 23.19 production and processing of other glass, including technical glass products; 23.20 production of refractory products; 23.31 production of ceramic tiles and plates; 23.32 production of bricks, tiles and building products from

i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode; 23.20 proizvodnja vatrostalnih proizvoda; 23.31 proizvodnja keramičkih pločica i ploča; 23.32 proizvodnja opeke, crijeva i građevinskih proizvoda od pečene gline; 23.41 proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta; 23.42 proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda; 23.43 proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike; 23.44 proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike; 23.51 proizvodnja cementa; 23.52 proizvodnja kreča i gipsa; 23.61 proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo; 23.62 proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo; 23.63 proizvodnja svježeg betona, 23.64 proizvodnja maltera; 23.65 proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima; 23.69 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa; 23.70 sječenje, oblikovanje i obrada kamena; 23.91 proizvodnja brusnih proizvoda; 23.99 proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala; 24.10 proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura; 24.20 proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka; 24.31 hladno valjanje šipki; 24.32 hladno valjanje pljosnatih proizvoda; 24.33 hladno oblikovanje profila; 24.34 hladno vučenje žice; 24.41 proizvodnja plemenitih metala; 24.42 proizvodnja aluminijuma; 24.43 proizvodnja olova, cinka i kalaja; 24.44 proizvodnja bakra; 24.45 proizvodnja ostalih obojenih metala; 24.51 livenje gvožđa; 24.52 livenje čelika; 24.53 livenje lakih metala; 24.54 livenje ostalih obojenih metala; 25.11 proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 25.12 proizvodnja metalnih vrata i prozora; 25.21 proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 25.29 proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera; 25.30 proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 25.50 kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha; 25.61 obrada i prevlačenje metala; 25.62 mašinska obrada metala; 25.71 proizvodnja sječiva; 25.72 proizvodnja brava i okova; 25.73 proizvodnja alata; 25.91 proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže; 25.92 proizvodnja ambalaže od lakih metala; 25.93 proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga; 25.94 proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda; 25.99 proizvodnja metalnih proizvoda; 26.11 proizvodnja elektronskih elemenata; 26.12 proizvodnja štampanih elektronskih ploča; 26.20 proizvodnja kompjutera i periferne opreme; 26.30 proizvodnja i komunikacione opreme; 26.40 proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju; 26.51 proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; 26.52 proizvodnja satova; 26.60 proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme;

baked clay; 23.41 production of ceramic household items and decorative items; 23.42 production of sanitary ceramic products; 23.43 production of ceramic insulators and insulating accessories; 23.44 production of other technical ceramic products; 23.51 cement production; 23.52 production of lime and gypsum; 23.61 production of concrete products intended for construction; 23.62 production of gypsum products intended for construction; 23.63 production of fresh concrete, 23.64 production of mortar; 23.65 production of fiber cement products; 23.69 production of other concrete, plaster and cement products; 23.70 cutting, shaping and processing of stone; 23.91 production of grinding products; 23.99 production of other products from non-metallic minerals; 24.10 production of pig iron, steel and ferroalloys; 24.20 production of steel pipes, hollow profiles and fittings; 24.31 cold rolling of bars; 24.32 cold rolling of flat products; 24.33 cold forming of profiles; 24.34 cold wire drawing; 24.41 production of precious metals; 24.42 aluminum production; 24.43 production of lead, zinc and tin; 24.44 copper production; 24.45 production of other non-ferrous metals; 24.51 iron casting; 24.52 steel casting; 24.53 casting of light metals; 24.54 casting of other non-ferrous metals; 25.11 production of metal structures and parts of structures; 25.12 production of metal doors and windows; 25.21 production of boilers and radiators for central heating; 25.29 production of other metal tanks, tanks and containers; 25.30 production of steam boilers, except boilers for central heating; 25.50 forging, pressing, stamping and rolling of metal; powder metallurgy; 25.61 metal processing and coating; 25.62 machining of metals; 25.71 blade production; 25.72 production of locks and fittings; 25.73 tool production; 25.91 production of steel barrels and similar packaging; 25.92 production of light metal packaging; 25.93 production of wire products, chains and springs; 25.94 production of fasteners and screw machine products; 25.99 production of metal products; 26.11 production of electronic elements; 26.12 production of printed electronic boards; 26.20 production of computers and peripheral equipment; 26.30 production and communication equipment; 26.40 production of consumer electronic devices; 26.51 production of measuring, research and navigation instruments and devices; 26.52 manufacture of watches; 26.60 production of radiation equipment, electromedical and electrotherapeutic equipment; 26.70 production of optical instruments and photographic equipment; 26.80 production of magnetic and optical record carriers; 27.11 production of electric motors, generators and transformers; 27.12 production of electricity distribution equipment and electricity management equipment; 27.20 production of batteries and accumulators; 27.31 production of optical fiber cables; 27.32 production of other electronic and electrical conductors and cables; 27.33

26.70 proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme; 26.80 proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa; 27.11 proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora; 27.12 proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom; 27.20 proizvodnja baterija i akumulatora; 27.31 proizvodnja kablova od optičkih vlakana; 27.32 proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova; 27.33 proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova; 27.40 proizvodnja opreme za osvetljenje; 27.51 proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo; 27.52 proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo; 27.90 proizvodnja ostale električne opreme; 28.11 proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila; 28.12 proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja; 28.13 proizvodnja ostalih pumpi i kompresora; 28.14 proizvodnja ostalih slavina i ventila; 28.15 proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata; 28.21 proizvodnja industrijskih peći i gorionika; 28.22 proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje; 28.23 proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme; 28.24 proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima; 28.25 proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo; 28.29 proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene; 28.30 proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 28.41 proizvodnja mašina za obradu metala; 28.49 proizvodnja ostalih mašina-alatki; 28.90 proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene; 28.91 proizvodnja mašina za metalurgiju; 28.92 proizvodnja mašina za radnike, kamenolome i građevinarstvo; 28.93 proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i čuvana; 28.94 proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 28.95 proizvodnja mašina za industriju papira i kartona; 28.96 proizvodnja mašina za izradu plastike i gume; 28.99 proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene; 29.10 proizvodnja motornih vozila; 31.01 proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore; 31.02 proizvodnja kuhinjskog namještaja; 31.03 proizvodnja madraca; 31.09 proizvodnja ostalog namještaja; 33.20 montaža industrijskih mašina i opreme; 35.21 proizvodnja gasa; 35.30 snadbijevanje parom i klimatizacija; 33.10 popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme; 33.11 popravka metalnih proizvoda; 33.12 popravka mašina; 33.17 popravka i održavanje druge transportne opreme; 33.19 popravka ostale opreme; 33.20 montaža industrijskih mašina i opreme; 35.11 proizvodnja električne energije; 35.12 prenos električne energije; 35.13 distribucija električne energije; 35.14 trgovina električnom energijom; 35.21 proizvodnja gasa; 35.22 distribucija gasovitih

production of equipment for connecting wires and cables; 27.40 production of lighting equipment; 27.51 production of household electrical appliances; 27.52 production of non-electric household appliances; 27.90 production of other electrical equipment; 28.11 production of engines and turbines, except for aircraft and motor vehicles; 28.12 production of hydraulic drive devices; 28.13 production of other pumps and compressors; 28.14 production of other taps and valves; 28.15 production of bearings, gears and toothed drive elements; 28.21 production of industrial furnaces and burners; 28.22 production of lifting and carrying equipment; 28.23 production of office machines and equipment, except computers and computer equipment; 28.24 production of hand-operated devices with mechanisms; 28.25 production of refrigeration and ventilation equipment, except for household use; 28.29 production of other general purpose machines and apparatus; 28.30 production of machines for agriculture and forestry; 28.41 production of metalworking machines; 28.49 manufacture of other machine tools; 28.90 production of other machines for special purposes; 28.91 production of machines for metallurgy; 28.92 production of machines for workers, quarries and construction; 28.93 production of machines for the food, beverage and tobacco industry; 28.94 production of machines for the textile, clothing and leather industry; 28.95 production of machines for the paper and cardboard industry; 28.96 production of machines for the production of plastics and rubber; 28.99 production of machines for other special purposes; 29.10 production of motor vehicles; 31.01 production of furniture for business and sales premises; 31.02 production of kitchen furniture; 31.03 production of mattresses; 31.09 manufacture of other furniture; 33.20 assembly of industrial machinery and equipment; 35.21 gas production; 35.30 steam supply and air conditioning; 33.10 repair of metal products, machines and equipment; 33.11 repair of metal products; 33.12 repair of machines; 33.17 repair and maintenance of other transport equipment; 33.19 repair of other equipment; 33.20 assembly of industrial machines and equipment; 35.11 electricity production; 35.12 electricity transmission; 35.13 distribution of electricity; 35.14 trade in electrical energy; 35.21 gas production; 35.22 distribution of gaseous fuels by gas pipeline; 35.23 trade in gaseous fuels through the gas pipeline network; 35.30 steam supply and air conditioning; 36.00 collection, purification and distribution of water; 37.00 waste water removal; 38.11 collection of non-hazardous waste; 38.12 collection of hazardous waste; 38.21 processing and disposal of non-hazardous waste; 38.22 processing and disposal of hazardous waste; 38.31 dismantling of wrecks; 38.32 recycling of sorted waste; 39.00 environmental cleaning; 41.10 development of construction projects; 41.20 construction of residential and non-residential buildings; 42.11 construction of roads and

goriva gasovodom; 35.23 trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže; 35.30 snadbijevanje parom i klimatizacija; 36.00 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode; 37.00 uklanjanje otpadnih voda; 38.11 sakupljanje bezopasnog otpada; 38.12 sakupljanje opasnog otpada; 38.21 prerada i odstranjanje bezopasnog otpada; 38.22 prerada i odstranjanje opasnog otpada; 38.31 rastavljanje olupina; 38.32 reciklaža sortiranog otpada; 39.00 čišćenje životne sredine; 41.10 razrada građevinskih projekata; 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 42.11. izgradnja puteva i autoputeva; 42.12 izgradnja željezničkih pruga i podzemnih; 42.13 izgradnja mostova i tunela; 42.21 izgradnja cjevovoda; 42.22 izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova; 42.91 izgradnja hidro obejkata; 42.99 izgradnja ostalih građevina, na drugim mjestima nepomenutih; 43.11 rušenje objekata; 43.12 priprema gradilišta; 43.13 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 43.21 postavljanje električnih instalacija; 43.22 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; 43.29 ostali instalacioni radovi u građevinarstvu; 43.31 malterisanje; 43.32 ugradnja stolarije; 43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga; 48.34 bojenje i zastakljivanje; 43.39 ostali završni radovi; 43.91 krovni radovi; 43.99 ostali nepomenuti specifični građevinski radovi; 45.11 trgovina automobilima i lakim motornim vozilima; 45.19 trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 održavanje i popravka motornih vozila; 45.31 trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila; 45.32 trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila; 45.40 trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala; 46.11 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija; 46.13 posredovanje u prodaji drven građe i građevinskog materijala; 46.14 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; 46.15 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože; 46.17 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana; 46.18 specijalizovao posredovanje u prodaji posebnih proizvoda; 46.19 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda; 46.21 trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 46.24 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 46.33 trgovina na veliko mljiječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 trgovina na veliko pićem; 46.35 trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 46.36 trgovina na veliko šećerom,

highways; 42.12 construction of railways and subways; 42.13 construction of bridges and tunnels; 42.21 pipeline construction; 42.22 construction of electrical and telecommunication lines; 42.91 construction of hydro facilities; 42.99 construction of other buildings, in other places not mentioned; 43.11 demolition of buildings; 43.12 preparation of construction sites; 43.13 surveying the terrain by drilling and probing, 43.21 installation of electrical installations; 43.22 installation of plumbing, sewage, air conditioning and heating systems; 43.29 other installation works in construction; 43.31 plastering; 43.32 installation of carpentry; 43.33 installation of floor and wall coverings; 48.34 painting and glazing; 43.39 other finishing works; 43.91 roofing works; 43.99 other unmentioned specific construction works; 45.11 trade in cars and light motor vehicles; 45.19 trade in other motor vehicles; 45.20 maintenance and repair of motor vehicles; 45.31 wholesale of parts and equipment for motor vehicles; 45.32 retail trade in parts and equipment for motor vehicles; 45.40 trade in motorcycles, parts and accessories, maintenance and repair of motorcycles; 46.11 mediation in the sale of agricultural raw materials, animals, textile raw materials and semi-finished products; 46.12 mediation in the sale of fuel, ores, metals and industrial chemicals; 46.13 mediation in the sale of timber and building materials; 46.14 mediation in the sale of machines, industrial equipment, ships and aircraft; 46.15 mediation in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods; 46.17 mediation in the sale of food, beverages and tobacco; 46.18 specialized mediation in the sale of special products; 46.19 mediation in the sale of various products; 46.21 wholesale trade in grain, raw tobacco, seeds and animal feed; 46.22 wholesale trade in flowers and seedlings, 46.24 wholesale trade in raw, unfinished and finished leather; 46.31 wholesale trade in fruits and vegetables; 46.32 wholesale trade in meat and meat products; 46.33 wholesale trade in dairy products, eggs and edible oils and fats; 46.34 wholesale trade in beverages; 46.35 wholesale trade in tobacco products; 46.36 wholesale trade in sugar, chocolate and sweets; 46.37 wholesale trade in coffee, tea, cocoa and spices; 46.38 wholesale trade in other food, including fish, crustaceans and molluscs; 46.39 Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco; 46.41 Wholesale trade in textiles; 46.42 Wholesale trade in clothing and footwear; 46.43 Wholesale trade in electrical household appliances, 46.44 Wholesale trade in porcelain, glassware and cleaning products; 46.44 wholesale trade in perfumery and cosmetic products; 46.46 wholesale trade in pharmaceutical products; 46.47 wholesale of furniture, carpets and lighting equipment; 46.48 wholesale of watches and jewellery; 46.49 wholesale trade in other household products; 46.51 trade in computers, computer equipment and software; 46.52 wholesale trade in



čokoladom i slatkišima; 46.37 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 46.38 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićom i duvanom; 46.41 trgovina na veliko tekstilom: 46.42 trgovina na veliko odjećom i obućom.; 46.43 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, 46.44 trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.44 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.46 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 46.47 trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje; 46.48 trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.51 trgovina kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima; 46.52 trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom; 46.61 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom; 46.62 trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 trgovina na veliko i mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje; 46.65 trgovina na veliko kancelarijskim namještajem; 46.66 trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 46.69 trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.72 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 76.73 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.75 trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.77 trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.90 nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom; 47.19 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 47.21 trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.21 trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.22 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama; 47.23 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama; 47.24 trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama; 47.25 trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama; 47.26 trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama; 47.29 ostala trgovina na malo hranom specijalizovanim prodavnicama; 47.30 trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama; 47.41 trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim

electronic and telecommunication parts and equipment; 46.61 wholesale trade in agricultural machinery, equipment and accessories; 46.62 wholesale trade in machine tools; 46.63 wholesale trade in mining and construction machinery; 46.64 wholesale trade in machines for the textile industry and sewing and knitting machines; 46.65 wholesale trade in office furniture; 46.66 wholesale of other office machines and equipment; 46.69 wholesale trade in other machines and equipment; 46.71 wholesale trade in solid, liquid and gaseous fuels and similar products; 46.72 wholesale trade in metals and metal ores, 76.73 wholesale trade in wood, building materials, equipment and heating accessories; 46.75 wholesale trade in chemical products; 46.76 wholesale trade in other semi-products; 46.77 wholesale trade in waste and scraps; 46.90 non-specialized wholesale trade; 47.11 retail trade in non-specialized stores, mainly food, drink and tobacco; 47.19 other retail trade in non-specialized stores; 47.21 retail trade in fruit and vegetables in specialized stores; 47.21 retail trade in fruit and vegetables in specialized stores; 47.22 retail trade in meat and meat products in specialized stores; 47.23 retail trade in fish, crustaceans and molluscs in specialized stores; 47.24 retail trade in bread, pasta, cakes and sweets in specialized stores; 47.25 retail trade in beverages in specialized stores; 47.26 retail trade in tobacco products in specialized stores; 47.29 other retail food trade in specialized stores; 47.30 retail sale of motor fuels in specialized stores; 47.41 retail trade in computers, peripheral units and software in specialized stores; 47.42 retail trade in telecommunications; 47.43 retail trade in audio and video equipment in specialized stores; 47.51 Retail trade in textiles in specialized stores; 47.52 retail trade in metal goods, paints and glass in specialized stores; 47.53 retail trade in carpets, wall and floor coverings in specialized stores; 47.54 retail trade in electrical household appliances in specialized stores; 47.59 retail trade in furniture, lighting equipment and other household items in specialized stores; 47.61 retail trade in books in specialized stores; 47.62 retail trade in newspapers and stationery in specialized stores; 47.63 retail trade in music and videos in specialized stores; 47.64 retail trade in sports equipment in specialized stores; 47.65 retail trade in games and toys in specialized stores; 47.71 retail trade in clothing in specialized stores; 47.72 retail trade in footwear and leather goods in specialized stores; 47.73 retail trade in pharmaceutical products in specialized stores-pharmacies; 47.74 retail trade in medical and orthopedic aids in specialized stores; 47.75 retail trade in cosmetic and toiletry products in specialized stores; 47.76 retail trade in flowers, seedlings, seeds, fertilizers, pets and food for pets in specialized stores; 47.77 retail trade in watches and jewellery in specialized stores; 47.78 other trade in malon products in specialized stores; 47.79 retail trade in second-hand goods in stores; 47.81 retail

prodavnicama; 47.42 trgovina na malo telekomunikacionom; 47.43 trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.51 trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama; 47.52 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; 47.53 trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama; 47.54 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.59 trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.61 trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama; 47.62 trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama; 47.63 trgovina na malo muškičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama; 47.64 trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.65 trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama; 47.71 trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; 47.72 trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama; 47.73 trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama-apotekama; 47.74 trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama; 47.75 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.76 trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama; 47.77 trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama; 47.78 ostala trgovina na malonovim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.79 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 47.81 trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama; 47.82 trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama; 47.89 trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama; 47.91 trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta; 47.99 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca; 49.31 gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 49.32 taksi prevoz; 49.39. ostali prevoz putnika i kopnenog saobraćaju; 49.41 drumski prevoz tereta; 49.42 usluge preseljenja; 50.10 pomorski i priobalni prevoz putnika; 52.10 skladištenje; 52.21 uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 52.24 manipulacija teretom; 52.29 ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 55.20 odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice; 55.90 ostali smještaj; 56.10 djelatnost

trade in food, beverages and tobacco products at stalls and markets; 47.82 retail trade in textiles, clothing and footwear at stalls and markets; 47.89 retail trade in other goods at stalls and markets; 47.91 retail trade by mail or via the Internet; 47.99 other retail trade outside shops, stalls and markets; 49.31 urban and suburban land transportation of passengers; 49.32 taxi transport; 49.39. other transportation of passengers and ground traffic; 49.41 Road freight transport; 49.42 relocation services; 50.10 maritime and coastal transport of passengers; 52.10 storage; 52.21 service activities in land traffic; 52.24 cargo manipulation; 52.29 other related activities in traffic; 55.20 resorts and similar facilities for short stays; 55.30 activity of camps, car camps and camps for tourist trailers; 55.90 other accommodation; 56.10 activities of restaurants and mobile catering establishments; 56.21 catering (delivery of prepared food); 56.29 other food preparation and serving services; 56.30 beverage preparation and serving services; 58.11 publication of books; 58.12 issuance of directories and address books; 58.13 publication of newspapers; 58.14 publication of magazines and periodicals; 58.19 other publishing activities; 58.21 publishing of computer games; 58.29 release of other software; 59.13 distribution of films, video films and television programs; 60.10 broadcasting of radio programs; 60.20 production and broadcasting of television programs; 61.10 cable telecommunications; 62.01 computer programming; 62.02 computer activities in the field of information technology; 62.03 management of computer equipment; 62.09 other information technology services; 63.11 data processing, placement of applications and provision of application services, etc.; 63.12 service internet pages (web portal); 63.91 activities of news agencies; 63.99 information services of activities mentioned elsewhere; 64.19 other monetary intermediation; 64.20 activities of holding companies; 64.30 trust funds (trusts), investment funds and similar financial entities; 64.91 financial leasing; 64.92 other lending services; 64.99 other unmentioned financial services, except insurance and pension funds; 65.11 life insurance; 65.12 non-life insurance; 65.20 reinsurance; 65.30 pension funds; 66.11 financial and commodity exchanges; 66.12 brokerage business with securities and stock exchange goods; 66.19 processing of compensation claims and assessment of risks and damages; 66.22 activities of representatives and intermediaries in insurance; 66.29 other auxiliary activities in insurance and pension funds; 66.30 fund management; 68.10 purchase and sale of own real estate; 68.20 renting own or leased real estate and managing it; 68.31 activities of real estate agencies; 68.32 real estate management for a fee; 69.10 legal affairs; 69.20 accounting, bookkeeping and audit services and tax consulting; 70.10 management of a business entity; 70.21 communications and public relations activities; 70.22 consulting activities related

restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata; 56.21 catering (dostava pripremljene hrane); 56.29 ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane; 56.30 usluge pripremanja i posluživanja pića; 58.11 izdavanje knjiga; 58.12 izdavanje imenika i adresara; 58.13 izdavanje novina; 58.14 izdavanje časopisa i periodičnih izdanja; 58.19 ostala izdavačka djelatnost; 58.21 izdavanje kompjuterskih igara; 58.29 izdavanje ostalih softvera; 59.13 distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa; 60.10 emitovanje radio-programa; 60.20 proizvodnja i emitovanje televizijskog programa; 61.10 kablovske telekomunikacije; 62.01 kompjutersko programiranje; 62.02 kompjuterske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije; 62.03 upravljanje kompjuterskom opremom; 62.09 ostale usluge informacione tehnologije; 63.11 obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 63.12 uslužne internet stranice (web portal); 63.91 djelatnosti novinskih agencija; 63.99 informacione službe djelatnosti na drugom mjestu napomenute; 64.19 ostalo monetarno posredovanje; 64.20 djelatnost holding kompanija; 64.30 povjerenički fondovi (trustovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti; 64.91 finansijski lizing; 64.92 ostale usluge kreditiranja; 64.99 ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova; 65.11 životno osiguranje; 65.12 neživotno osiguranje; 65.20 reosiguranje; 65.30 penzijski fondovi; 66.11 finansijske i robne berze; 66.12 brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom; 66.19 obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanja rizika i šteta; 66.22 djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju; 66.29 ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima; 66.30 upravljanje fondovima; 68.10 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 djelatnost agencija za nekretnine; 68.32 upravljanje nekretnina uz naknadu; 69.10 pravni poslovi; 69.20 računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; 70.10 upravljanje privrednim subjektom; 70.21 djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; 70.22 konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; 71.11 arhitektonska djelatnost; 71.12 inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 71.20 tehničko izpitivanje i analize; 72.20 izraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama; 73.11 djelatnost reklamnih agencija; 73.12 medijsko predstavljanje; 73.20 istraživanje tržišta i izpitivanje javnog mnjenja; 74.10 specijalizovane dizajnerske djelatnosti; 74.20 fotografske usluge; 74.30 prevođenje i usluge tumača; 74.90 ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti; 77.11 iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih

to business and other management; 71.11 architectural activity; 71.12 engineering activities and technical consulting; 71.20 technical examination and analysis; 72.20 research and development in social sciences and humanities; 73.11 activity of advertising agencies; 73.12 media representation; 73.20 market research and public opinion polling; 74.10 specialized design activities; 74.20 photographic services; 74.30 translation and interpreting services; 74.90 other professional, scientific and technical activities; 77.11 renting and leasing of cars and light motor vehicles; 77.12 renting and leasing of trucks; 77.21 rental and leasing of equipment for recreation and sports; 77.22 rental of video cassettes and compact discs; 77.29 renting and leasing of other items for personal and household use; 77.31 renting and leasing of agricultural machinery and equipment; 77.32 rental and leasing of construction machinery and equipment; 77.33 renting and leasing of office machines and office equipment (including computers); 77.34 rental and leasing of water transport equipment; 77.35 renting and leasing of air transport equipment; 77.39 renting and leasing of other machines, equipment and material goods; 77.40 leasing of intellectual property and similar products, excluding copyrights; 78.10 activities of employment agencies; 78.20 activities of agencies for temporary employment; 78.30 other assignment of human resources; 79.11 activity of travel agencies; 79.12 activity of tour operators; 79.90 other reservation services and related activities; 80.10 private security activity; 80.20 security system services; 81.10 facilities maintenance services; 81.21 regular building cleaning services; 81.22 services of other cleaning of buildings and equipment; 81.29 other cleaning services; 81.30 landscaping and maintenance services; 82.11 combined office-administrative services; 82.19 photocopying, preparation of documents and other specialized office support; 82.30 organizing meetings and fairs; 82.91 activities of debt collection agencies and credit bureaus; 82.92 packaging services; 82.99 other service activities of business support; 85.10 preschool education; 92.00 gambling and betting; 95.11 repair of computers and peripheral equipment; 95.12 repair of communication equipment; 95.21 repair of electronic devices for general use; 95.22 repair of household appliances and home and garden equipment; 95.23 repair of footwear and leather goods; 95.24 maintenance and repair of furniture; 95.25 repair of watches and jewellery; 95.29 repair of other personal household items; 96.01 washing and dry cleaning of textile and fur products; 96.02 activity of beauty salons; 96.04 body care activities;

vozila; 77.12 iznajmljivanje i lizing kamiona; 77.21 iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; 77.22 iznajmljivanje video-kaseta i kompakt diskova; 77.29 iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 77.31 iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme; 77.32 iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere); 77.34 iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; 77.35 iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport; 77.39 iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara; 77.40 lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava; 78.10 djelatnost agencija za zapošljavanje; 78.20 djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje; 78.30 ostalo ustupanje ljudskih resursa; 79.11 djelatnost putničkih agencija; 79.12 djelatnost tur-operatora; 79.90 ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njim; 80.10 djelatnost privatnog obezbjeđenja; 80.20 usluge sistema obezbjeđenja; 81.10 usluge održavanja objekata; 81.21 usluge redovnog čišćenja zgrade; 81.22 usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme; 81.29 usluge ostalog čišćenja; 81.30 usluge uređenja i održavanja okoline; 82.11 kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge; 82.19 fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška; 82.30 organizovanje sastanaka i sajmova; 82.91 djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa; 82.92 usluge pakovanja; 82.99 ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju; 85.10 predškolsko obrazovanje; 92.00 kockanje i klađenje; 95.11 popravka kompjutera i periferne opreme; 95.12 popravka komunikacione opreme; 95.21 popravka elektronskih aparata za široku upotrebu; 95.22 popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme; 95.23 popravka obuće i predmeta od kože; 95.24 održavanje i popravka namještaja; 95.25 popravka satova i nakita; 95.29 popravka ostalih ličnih predmeta za domaćinstvo; 96.01 pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda; 96.02 djelatnost i kozmetičkih salona; 96.04 djelatnost njege o održavanja tijela;

#### **Član 13.**

Društvo može vršiti promjene djelatnosti.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Član Društva u pismenoj formi.

#### **Član 14.**

U spoljnotrgovinskom prometu Društvo će naročito obavljati sledeće spoljnotrgovinske djelatnosti:

#### **Article 13**

The Company may change its business activities.

Decision on change of business activities is issued by the Shareholder of the Company in the written form.

#### **Article 15**

In foreign trade, the Company will in particular carry out the following foreign trade activities:

- komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa i usluga,
- usluge međunarodne špedicije, posredovanje, zastupanja, konsignacioni poslovi, komisioni poslovi u prometu roba i usluga,
- građevinske investicije,
- malogranični promet,
- inženjering
- finansijski lizing
- međunarodne ugostiteljske i turističke usluge
- predstavljanje i zastupanje inostranih firmi,
- prevoz roba i putnika u drumskom i pomorskom saobraćaju,
- spoljna trgovina na veliko i malo neprehrambenim proizvodim u okviru navedene djelatnosti,
- spoljna trgovina na malo i veliko prehranbenim proizvodima u okviru navedene djelatnosti.

- commercial activities the purpose of fulfilment of trade of goods and services,
- international forwarding services, intermediation, representation, consignment business, commission business in the trade of goods and services,
- construction investments,
- limited border traffic,
- engineering,
- financial lease,
- international catering and tourist services,
- representation of foreign companies,
- transportation of goods and passengers in road and sea traffic,
- wholesale and retail trade in non-food products within the above activities,
- external retail and wholesale trade in food products within the above activities.

#### Član Društva

##### Član 15.

Jedini član Društva je:

- **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Magnolija, zgrada 2b, stan 4, Tivat, registracioni broj: 51039194.

Shodno svom ulogu, **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat** je jedini član Društva i vlasnik 100 % udjela u osnovnom kapitalu Društva.

Član može donijeti odluku o prijemu novih članova u Društvo.

O pristupanju novih članova u Društvo sačinjava se poseban ugovor u pismenoj formi, koji se prijavljuje u nadležnom registru.

##### Član 16.

Član Društva, kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, shodno Zakonu ima ovlašćenja skupštine na način da:

- donosi i vrši izmjene i dopune osnivačkog akta i statuta,
- donosi opšta akta Društva,

#### Shareholder of the Company

##### Article 15

The sole shareholder of the Company is:

- **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Magnolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194.

Pursuant to its contribution, **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat** is the sole shareholder of the Company and owner of 100% share in the basic share capital of the Company.

The Shareholder may issue the decision on acceptance of new shareholders of the Company.

On the accession of new shareholders to the Company, a special contract is drawn up in written form, which is registered in the competent register.

##### Article 16

The Shareholder of the Company, as a single-shareholding limited liability company, pursuant to the Law exercise the authorities of the Shareholder's Assembly in the following manner:

- adopts and amends the founding act and articles of association,
- adopts general acts of the Company,

- usvaja finansijske iskaze, kao i izvještaje revizora, ako su finansijski iskazi bili predmet revizije,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
- uređuje unutrašnju organizaciju Društva,
- odlučuje o investicionim ulaganjima,
- daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru,
- nadzire rad direktora,
- vrši kontrolu aktivnosti Društva,
- odlučuje o povećanju i smanjivanju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrijednosti,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka,
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, restrukturiranju, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva,
- imenuje likvidacionog upravnika;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa izvršnim direktorom;
- odlučuje o osnivanju novih sopstvenih ili mješovitih društava u zemlji i inostranstvu,
- odlučuje o dopunskim uplatama u Društvu,
- odlučuje o diobi i prenosu udjela i prijemu novih članova u Društvo,
- odlučuje o promjenama oblika organizovanja Društva,
- odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Društva.
- approves financial statements, as well as auditor's reports, if the financial statements were the subject of an audit,
- appoints and dismisses the Executive Director and determines the remuneration for his work,
- regulates the internal organization of the Company,
- decides on investments,
- gives instructions and work guidelines to the Executive Director,
- supervises the director's work,
- controls the Company's activities,
- decides on the increase and decrease of the basic capital of the company, as well as on every issue of securities,
- decides on the distribution of profits and the method of covering losses,
- decides on the initiation of liquidation proceedings, restructuring, as well as on the submission of a proposal for the initiation of bankruptcy proceedings by the Company,
- appoints the liquidation manager;
- provides power of attorney;
- decides on the initiation of proceedings and the granting of a power of attorney to represent the Company in a dispute with holder of procura, as well as in a dispute with executive director;
- decides on the establishment of new wholly owned or mixed owned companies in the country and abroad,
- decides on additional payments in the Company,
- decides on the division and transfer of shares and the admission of new shareholders to the Company,
- decides on changes of the form of organization of the Company,
- decides on other issues and performs other tasks in accordance with the Law and other Company's bylaws.

#### Zastupanje Društva

#### Representation of the Company

##### Član 17.

##### Article 17

Izvršni direktor Društva je **Vitaly Enin**, sa brojem

Executive director of the Company is **Vitaly Enin**,

U domaćem i spoljnotrgovinskom prometu Društvo zastupa Izvršni direktor Društva, pojedinačno, sa sledecim ograničenjima ovlašćenja u prometu i to: za sledeće radnje je potrebna prethodna pisana saglasnost Člana:

- za bilo koju transakciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na prodaju, kupovinu, dodjelu, rashod, odobravanje bilo kakvog osnivanja u bilo kom obliku) bilo koje hartije od vrednosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na akcije) i/ili akcionarske kamate i/ili bilo koja prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na žigove) i/ili bilo koje hartije od vrednosti i/ili nekretnine
- za primanje i/ili odobravanje bilo kakvih kredita i/ili pozajmica, i/ili preduzimanje bilo kakvog poduhvata, uključujući, ali ne ograničavajući se na preduzimanje bilo kojih radnji vezano za hipoteke ili korporativne garancije ili garancije za poduhvate trećih lica;
- za otpisivanje bilo kojih dugova
- za bilo koje transakcije koje se ticu sponzorstva ili davanja u humanitarne svrhe
- za bilo koje transakcije vrijednosti iznad 500.000 ( pet stotina hiljada eura)

#### **Član 18.**

Za Izvršnog direktora može biti imenovano samo poslovno sposobno lice, koje posjeduje najmanje IV nivo stručne spreme.

Izvršni direktor Društva:

- zastupa Društvo,
- organizuje i rukovodi procesom rada i tekućim poslovanjem Društva,
- predlaže koncepciju poslovne politike Društva i operativne planove i programe Društva,
- odlučuje o radnim odnosima u Društvu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- donosi pojedinačna akta Društva, u skladu sa opštim aktima i važećim propisima,
- vrši i druge poslove po odluci i ovlašćenju Člana Društva.

#### **Član 19.**

Izvršni direktor Društva odgovara za zakonitost poslovanja Društva.

In domestic and foreign trade the Company is represented by Executive Director independently, with the following limitation of representation, where the prior written consent of the Shareholder is needed:

- for any transaction (including but not limited to sale, purchase, assignment, disposal, granting of any encumbrance in any form) of any securities (including but not limited to shares) and/or equity interest and/or any intellectual property rights (including but not limited to trademarks) and/or any securities and/or real estate;
- for receiving and/or granting any credits and/or loans, and/or the acquisition of any undertaking, and/or assumption of any liability of any form including but not limited to and without affecting the generality of the foregoing, any mortgages or corporate guarantees or guarantees for third parties' undertakings;
- for assignment of any debt;
- for any transaction regarding sponsorship and/or charity;
- for any transactions for the amount exceeding EUR 500,000 (five hundred thousand euros).

#### **Article 18**

Only a person with appropriate business capability who has at least the IV level of professional education can be appointed as the Executive Director.

Executive director of the Company:

- represents the Company;
- organizes and manages work processes and business activities of the Company;
- proposes business policies of the Company and operational plans and programmes;
- decides on employment relations within the Company,
- signs financial documents;
- issues individual acts of the Company, in accordance with general corporate acts and applicable regulations,
- executes other activities upon decision and authorization of the Shareholder of the Company.

#### **Article 19**

Executive director of the Company is liable for legality of the Company's business activities.

#### **Član 20.**

Izvršni direktor može biti razriješen, bez navođenja razloga za razrješenje, a sve u skladu sa Zakonom.

Odluku o razrješenju direktora donosi Član.

#### **Član 21.**

Posebnim punomoćjem Izvršni direktor može ovlastiti i druga lica za zastupanje Društva ili preduzimanje određenih pravnih radnji.

Sve vrste punomoćja daju se u pisanoj formi, kojima se određuje vrsta, opis i granice punomoćja.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje ni zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, punomoćje izdaje Član Društva.

Izvršni direktor, zastupnici, prokuristi, i ostali organi i lica koja bi bili imenovani u Društvo, shodno Zakonu, dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvo.

#### **Član 22.**

Zavisno od poslovnih rezultata i razvoja Društva Izvršni direktor može imenovati stručne i druge organe.

Odlukom o izboru i imenovanju stručnih organa određuje se opis rada, odgovornost, prava, obaveze i vrijeme na koje se imenuju.

#### **Odgovornost za obaveze**

#### **Član 23.**

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

#### **Article 20**

Executive director may be dismissed, without stating reason for dismissal, in accordance with the Law.

Decision on dismissal is issued by the Shareholder.

#### **Article 21**

Executive director may, based on special power of attorney, authorize other persons for representation of the Company or undertaking other legal actions.

All types of powers of attorney are provided in written form, regulating type, description and limitations of the respective power of attorney.

Executive director cannot issue power of attorney for representation or represent the Company in dispute in which other party is executive director or his/her affiliate.

In case from the previous paragraph of this article, power of attorney is issued by the Shareholder of the Company.

Executive director, representatives, holders of procura and other authorities and persons appointed by the Company, pursuant to the Law, are obliged to act diligently with a care of prudent businessperson, in the interests of the Company.

The attention of a prudent businessperson represents the increased level of attention, knowledge, skills and experience needed to perform tasks within his competence in the Company.

#### **Article 22**

Depending on the business results and development of the Company, the Executive Director may appoint professional and other bodies.

The decision on the appointment of professional bodies determines the description of the work, responsibility, rights, obligations and the period for which they are appointed.

#### **Liability for Obligations**

#### **Article 23**

In legal transactions, the Company may enter into contracts and carry out other tasks and actions within its legal and business capacity.



Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član snosi rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Član, ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima izričito određenim Zakonom.

## Rezultati poslovanja

### Član 24.

Društvo vodi poslovne knjige, radi periodične obračune, završni račun, izvještaje i druge računovodstvene iskaze, u skladu sa pozitivnim propisima.

Za ispravnost poslovnih knjiga i izvještaja o poslovanju odgovara Izvršni direktor Društva.

#### Dobit

### Član 25.

Dobit Društva je pozitivna razlika između ukupnog prihoda i troškova poslovanja, a utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Dobit pripada Članu.

Član odlučuje o eventualnom izdvajanju dobiti za: zakonske rezerve u skladu sa pozitivnim propisima, dobrovoljne rezerve po odluci Člana, izdvajanje u fondove, za povećanje osnovnog kapitala Društva ili isplatu plata.

Član može donijeti odluku da dio ili ukupnu dobit reinvestira u Društvo što se reguliše posebnom odlukom.

#### Gubitak

### Član 26.

Gubitak je negativna razlika između ukupnog prihoda i troškova poslovanja.

Pokriće gubitaka vrši se u rokovima i u skladu sa zakonom.

#### Rezervni fond

### Član 27.

Društvo može da ima rezervni fond.

The Company is liable for its obligations with all its assets.

The Shareholder bears the risk of the Company's activities up to amount of its contributions.

The Shareholder is not liable for the Company's obligations, except in the cases explicitly determined under the Law.

## Business Results

### Article 24

The company keeps business books, makes periodic calculations, final accounts, reports and other accounting statements, in accordance with applicable regulations.

The Company's Executive Director is responsible for the correctness of business books and reports on operations.

#### Profit

### Article 25

Company's profit represents positive difference between the total income and expenditures and is determined in accordance with law.

The profit belongs to the Shareholder.

The Shareholder decides on the possible allocation of profit for: legal reserves in accordance with applicable regulations, voluntary reserves at the Shareholder's choice, allocation to funds, for increasing the Company's basic capital or paying salaries.

The Shareholder can decide to reinvest a part or the total profit in the Company, which is regulated by a special decision.

#### Losses

### Article 26

Loss is the negative difference between total income and operating expenses.

Covering of losses is executed within the terms and in accordance with law.

#### Reserve Fund

### Article 27

The Company may have reserve fund.

Rezervni fond se osniva odlukom Člana.

The reserve funds is established on the basis of the Shareholder's decision.

### **Prestanak Društva**

### **Termination of the Company**

#### **Član 28.**

#### **Article 28**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz CRPS, zbog:

The Company is terminated by deletion from the CRBE due to:

- statusne promjene koja ima za posledicu prestanak Društva,
- sprovođenja postupka likvidacije na osnovu odluke Člana,
- sprovođenje postupka likvidacije na osnovu sudske odluke;
- sprovođenje postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

- status change that results in termination of the Company;
- execution of liquidation on the basis of the Shareholder's decision;
- execution of liquidation on the basis of the court's decision;
- implementation of bankruptcy proceedings in accordance with the law governing bankruptcy.

### **Poslovna tajna**

### **Business Secret**

#### **Član 29.**

#### **Article 29**

Izvršni direktor Društva je dužan da o poslovima iz svoje nadležnosti pravovremeno obavještava Člana.

The Executive Director of the Company is obliged to inform the Shareholder in a timely manner about the tasks under his jurisdiction.

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju svi podaci o osnivanju, poslovanju i rezultatima poslovanja Društva, koji nijesu u cjelosti ili djelimično opštepoznati.

The business secret of the Company is all information about the establishment, operations and results of the Company's operations, which are not in whole or in part generally known.

Informacije iz domena rada i poslovanja Društva saopštava Izvršni direktor neposredno ili putem poslovnih izvještaja i informacija.

Information from the area of the Company's work and operations is communicated by the Executive Director directly or through business reports and information.

Neovlašćeno saopštavanje poslovne tajne je teška povreda radnih dužnosti i povlači disciplinsku i materijalnu odgovornost koja se utvrđuje posebnom odlukom Člana, osim ukoliko saopštavanje nije učinjeno zbog ispunjenja zakonom utvrđene obaveze ili odlukom nadležnog državnog organa.

Unauthorized disclosure of a business secret is a serious violation of work duties and entails disciplinary and material responsibility, which is determined by a special decision of the Shareholder, unless the disclosure was made due to the fulfilment of an obligation established by law or by a decision of a competent state authority.

### **Opšta akta**

### **General Corporate Acts**

#### **Član 30.**

#### **Article 30**

Društvo donosi opšta akta, koja moraju biti u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom.

The Company issues its general acts that must be harmonized with the Decision on Incorporation and the Law.

Opšti akti Društva su:

General acts of the Company are:

- Statut,
- Pravilnici,
- Odluke.

Opštim aktima Društva uređuju se pitanja iz oblasti rada i poslovanja Društva, prava iz radnog odnosa, zaštite na radu i zaštite životne sredine, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

#### **Član 31.**

Društvo je dužno da čuva sljedeću dokumentaciju:

- osnivački akt i statut Društva;
- rješenje o registraciji osnivanja Društva;
- opšte akte Društva;
- odluke Člana;
- knjigu udjela Društva;
- dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje svojina i druga imovinska prava Društva;
- ugovore koje su članovi organa upravljanja i članovi Društva ili sa njima povezana lica zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumentaciju iz stava 1 ovog člana čuva u svom sjedištu ili na drugom mjestu koje je poznato i dostupno Članu Društva.

#### **Postupak izmjene Statuta**

##### **Član 32.**

Statut donosi, mijenja i dopunjuje Član Društva.

#### **Završne odredbe**

##### **Član 33.**

Na sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odredbe važećih zakonskih propisa i principi dobrih poslovnih običaja za pojedinu oblast.

- Articles of Association
- Rulebooks,
- Decisions.

The Company's general acts regulate issues related to the Company's work and operations, employment rights, occupational safety and environmental protection, all in accordance with applicable regulations.

#### **Article 31**

The company is obliged to keep the following documentation:

- Decision on Incorporation and Articles of Association of the Company,
- decision on registration of foundation of the Company;
- general corporate acts of the Company;
- decisions of the Shareholder;
- the book of shares of the Company;
- documents evidencing ownership right and other rights of the Company;
- contracts concluded between members of management and shareholders of the Company or their affiliates with the Company.

The Company is obliged to keep the documents from the paragraph 1 of this Article in its registered seat or at any other place that is known and available to the Shareholder of the Company.

#### **The Procedure for Change of the AoA**

##### **Article 32**

The AoA is enacted, amended and supplemented by the Shareholder of the Company.

#### **Closing Provisions**

##### **Article 33**

The provisions of the applicable legal regulations and the principles of good business practices for a particular area shall be applied to all matters not regulated by this AoA.


**Član 34.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u CRPS.

**Article 34**

This AoA enters into force on the day of its adoption, and will be applied from the day of registration in the CRBE.

**Član Društva / the Shareholder of the Company**  
**Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**

  
Alexander Anatolyevich Mechev  
Izvršni direktor / Executive director

